

t27_fintopo6 (TMMXuvsN- mBw2f2Qf3XVyWnbPFqJ5V2AeHc)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3_fin_topo : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_fintopo4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_fin_topo : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((r1_fintopo4 \\ & X0 X1 X2) \Leftrightarrow ((r1_xboole_0 (k9_fin_topo X0 X1) X2) \wedge (r1_xboole_0 X1 \\ & (k9_fin_topo X0 X2)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((v3_fin_topo \\ & X1 X0) \Leftrightarrow (X1 = k9_fin_topo X0 X1))) \end{aligned} \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (((v3_fin_topo \\ & X1 X0) \wedge ((v3_fin_topo X2 X0) \wedge (r1_xboole_0 X1 X2))) \Rightarrow (r1_fintopo4 \\ & X0 X1 X2)))) \end{aligned}$$